



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2016**

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: Dihora tse 2½**

**Pampiri ena e na le maqephe a 6.**

**DITAELO HO MOHLAHLUBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:  

KAROLO YA A: Moqoqo	(50)
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse telele	(30)
KAROLO YA C: Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. O lokela ho araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA, mme o sehe mola qetellong ya karolo ka nngwe.
5. Karolong e nngwe le e nngwe o tlameha ho etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano, daekramo, tjhate, lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao, ho o lokisa diphoso. Moralo wa hao o tle/hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Meralo yohle e totobatswe hantle hore ke meralo.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:
  - Metsotso e 80 ho araba KAROLO YA A
  - Metsotso e 40 ho araba KAROLO YA B
  - Metsotso e 30 ho araba KAROLO YA C
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswe.
11. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Ke ne ke batle ke lelekwa sekolong. [50]
- 1.2 Pula ya tla ya re senyetsa mokete bathong! [50]
- 1.3 Ke a mo hopola moahisane eo wa ka. [50]
- 1.4 Dintle le dimpe tsa ho lokolla batshwaruwa ka parola. [50]
- 1.5 Diselefouno di sitisa bana ho ba le seabo dipapading. Na o a dumela? [50]
- 1.6 Sheba setshwantsho, mme o qoqe ka seo setshwantsho se se qholotsang maikutlong a hao. Neha moqoqo wa hao sehlooho.

1.6.1



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa [www.dispatchlive.co.za/news](http://www.dispatchlive.co.za/news)]

[50]

1.6.2



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa [www.dailymail.co.uk/news](http://www.dailymail.co.uk/news)]

[50]

1.6.3



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa [www.phoenixsun.co.za](http://www.phoenixsun.co.za)]

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Kgetha, mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

**2.1 LENGOLO LA SETSWALLE**

Ka mora hore motswalao a feile Kereite ya 12 makgetlo a mabedi, o qetelletse a pasitse hantle. Mo ngolle lengolo o mo lebohise.

**[30]****2.2 OBITJHUARI**

E mong wa ba leloko o hlokahetse. Ngola obitjhuari e felletseng ka tsa bophelo ba mofu.

**[30]****2.3 ATIKELE E YANG KORANTENG**

Ho na le bakganni ba kgannang ka bohlaswa motseng wa heno, mme sena se baka dikotsi le mafu a sa hlokeheng. Ngola atikele e yang koranteng mabapi le taba ena.

**[30]****2.4 PUO**

O kgethilwe ho fana ka puo mohla letsatsi la kamohelo ya baithuti ba batjha sekolong sa heno. Ngola puo eo o tla e tshetlehela baithuti bao.

**[30]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:****30**

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3**

Kgetha, mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

**3.1 PAPATSO**

Wena le motswalle wa hao le sa tswa bula kgwebo ya ho lokisa diselefouno. Ngola papatso e hohelang setjhaba kgwebong ya lona.

**[20]****3.2 DAYARI**

Sekolo sa heno se ne se kenetse ditlhodisano tse nkileng matsatsi a mane. Ngola dayari ya diketsahalo tsa letsatsi ka leng.

**[20]****3.3 DITSHUPISO**

O memetse titjhere ya hao mocketjaneng wa letsatsi la hao la tswalo. Mo ngolle ditshupiso tse tla mo fihlisa heno. Ditshupisong tsa hao bua ka tse latelang:

- Mabitso a diterata
- Lebenkele la Ponto
- Khemisi ya APR
- Karatjhe ya BP
- Laeborari ya setjhaba

**[20]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**